

Норуот күүхэ — көмүөл күүхэ!

ЭНДСИЙДИИ

Нам улууңун хаягында

1935 сүй алтыннын бүкүнүгөртөрүттөнчүнүз

2001 с.
Кулун тутар

22

кунэ

чэппиэр

№ 33 (8876)



Улуус баылыгын мунниаңыттан бәлиэттәниндер

Бурый оңорууну сәрәтәр инниттэн Көбөкөнгө, Фрунзе, Арбынга анал үлэ ытыллыбыт. Ис дыяла министерствотынан иккى бәрәбиәркәз кәлән ааспый. Баанарынайтар күрәхтәниләр буолар.

«Саха Сире 21 үйәзү ситииниләхтик» хамсааңынга кыттар инниттэн улууска 3 тың. куб. маңы бәләмнәшнинг билизт берилин. 10 тың. лиитәр бензин уләннилинна. Барыта 17 тиараахтар, 45 мас кәрдәеччи уләниләләр. 5 т. бензин кәлихтәх. МУ НУ ЖКХ 500 куб. маңы бәләмнәштэ. Модуттар, хамаатталар 200 куб. маңы бәләмнәштиләр. Барыта 900 куб. мас кәрдилин. Ус-Майада 5 тың. куб. мас бәләмнәштәх, онно И.В. Охлопков уләниләр. Томпово 900 куб. маңы «Нам» ФАПК бәләмнәштәх, бу мас барыта республика таңыгар атынга бараахтаах.

Налоговай инспекция семинара буолбут. Суут бириистәптерин кыттары республикатааы мунниаң буолан ааспый. НДС харчытын «Сахателеком» ГП уонна «Ленагаз» АО Дьюкуускайга киннәэн төлүүлләр. Баанынай ханаайыстыбалар төлүүр нолуоктарыгар анал семинар наада.

Никольской ханаайыстыбалара Амматтан туорахтаах культура сизмәтин ылыхтаахтар. Ныйдилгэ бальсыктар күрәхтәригәр биңиги улуустан иккى хамаанды турда. Кәбәйииләр баастаатылар. Иккис мизэштэ буулулар, үүгүс Кәбәйи Тыайытын балыкыттара таңыстылар. Биңиги сборный хамаандыбат 4-с, түбәләр 11-с буулулар. Новгородов Ф.И. (1-Хом.), Антон Бугаев (Түбэ) анал бириистәринэн најараадаланылар.

Биир кәлим государственны экзаменна Ил Түмэнгэ парламентской истиләр буолбуттар.

Комсомол 80 сыйыгар Нам-Түбэ маршурутуна пробег ытыллыбыт. Спорт госкомитеттән пластиковай хайындар кәлихтәхтәр. Аппаанынга мас тардыннытыгар республикатааы күрәхтәни ытыллынина.

Чел олох программа огоууллар, онно отделлар, нәнилиэктер дыналтала, тәрилтәләр, общественны түмсүүләр, биирдилән дын этийләр килләрихтәрин наада. Республика Төрүт Сокуонугар уларытылары килләригә гражданнан байзләрин этийләр килләрләр наада.

«Саха Сире 21 үйәзү ситииниләхтик» хамсааңын дирекцияны, тутуу министерствотын биригээдләр кәлән уләнниләр. Нам село көрүнг түпсарыгар таңырьтатааы агитацияны чөлүгөр түүрөрөг. Кыныны атаары муус устар баастаки нәдиэлтигәр ытыллар.

Бээгинсәз сахалын КВН буолла, онно «Үүнэр ыччата «бәлек бааста. Кин ВУЗ-тарга үерзэн студеннаа стипендияларын араастааыт төлөнөр. Ыччат общественны сәбизтэ түрт комитеттаах. Нам педколледжын уопсай дызтигәр таксофон туоруллубут, онон, студеннаа дойдуларыгар түлүүнүүлләригәр бәрт буолбут. Спортааланы тутууга биригээд хомууллар, ол үлэтин ыччат биржата толор.

1-Хомустаах үүтүн «Гормолзавод» АО пастеризациялыгра ордук. «Модут» ГУП «Чараг» ферматыгарынхтары сөлкө уулаптаттар, ветеринардара фиксатордар наадалар, оччотугар эрэ элбәх сүйүнү көрөр.

Гаастааңынга биңиги улууска 2 эрэ мөл. солк. биризих курдуктар. Ити боппурооңу депутаттар Е.М. Ларионовы, Г.Г. Местниковы нөнгүе көтөүүлүхтәх. Искраа гааңы килләригэ «Саханефтегазстрой» тәртілде үләниләр.

Минстрой биригээдээ Нам педколледжын уопсай дызтиг, гимназияны, М. Аммосов аатынан музей ситетәрэг үбү көрөрө дизэн бынарыт.

Убу ыларыг күчүмэй буолан эрэ. Улуус байтэ бюджеттүү суюх, сметанан эрэ олор. Эбии харчы суюуттан баанаанын чаваска үләнниттер асааннаара сарбыллар. Эмиз уп тийбеттэн үерхтәшнин фондана сарбылынина. Салайтар аппарат үләнниттерин үерхтәригәр баар суюлларын истиләр ороскуотунан арын эрэ төлүүр кыях баар.

Бализтәнэ К. Черепанов

УБААСТАБЫЛЛАХ ААБААЧЧЫЛАР!

Сарсын кулун тутар 23 күнүгөр сарсыарда 10 ч. киңе 7 ч. дызри «Нам» телестудияа улуус культуратын салгын сайдытыгтар убу түмэр, кәскилләэх хайысхалары тобулар аналлаах «XXI-с үй культуратыгтар - духовность уонна чөл олох культуратыгтар» дизэн ааттаах улуустааы телемарафон ытыллылар.

Маннаа ким тугу кыайынан - биирдилән дын, дыз кәргэттәр, колективтар, тәрилтәләр, нәнилиэктер кытталлар. 1 солк. сафалаан хайдаах баарар көрүнүн культура сайдытыгтар көмөвүтүн чопчу ааттаан-суюллаан, холобур, бэйзүйт нәнилиэккигүр баар эбэтәр атын ханнил бавар ою музикальной оскуолатыгтар, музейга, кулуупка, библиотекаа, кинотеатрга, ою ансамблыгтар, фольклорнай, народнай колективтарга, П. Ядрихинской-Бэдээлэл, ыныах эбэтәр культура ёйеөнүн фондаларыгар ытыллыахтын сөп.

Эрэли кытта тәрийәр комиссия



Төрүт Сокуону дүүлләни тула

БОСХО ҮӨРЭХТЭЭНИИ, ЭМТЭЭНИИ,

итинник этийләр килләрэн турал кулун тутар 15 күнүгөр Нам улуун коммунистара республика Конституциянын уларытын уонна эбийләр килләри туунан Президент Николаев бырайыагын дүүлүлгүстүләр. Сүрүн дақылаатчы Г.Н. Попов, 1 №-дәэх Нам орто политическая оскуолатын учуугала, Конституция 5-с ыстыйытын хайдаах баарынан хаалларыахха дын бәлиэттәтээ. Майы таңынан Гаврил Николаевич Ил Түмэн иккис палатаахаа болуолыгар баа санатын эттэ, маныаха хас биирдии улуус бәйзәт депутаттардаах буолуухтаах. Төрүт Сокуон 66-с ыстыйытыг республика Президенчы кандидат 30 сааңттан эдэр суюх, республикаа 15 сүлтант изтөхэ суюх олорбут, 60 сааңттан кырдаа суюх, дорубайатаа чүчэйтэг медицинский мэктэләэх уонна сахалын, нууччалы биләр буолуухтаах дытэ. Вице-президент хайаан да наада, кини Президент сөлбүткүн таңынанахха, иккис палатаахаах системанын хаалларыахха дын тумктээтэ. Коммунист Петров Н.Н. бу быңыны-майыны хайаат нөнгүе сырдатан нәнилиэннээ киң дүүлләниини сагалыаха дытэ.

Ити санааны М.А. Сивцев ейөөн турал Төрүт Сокуону уларыпкакаа дизайн этийләрдэ. Президент сааңтнын иккис болдьохко 30-65 саастарынан быңынхана. Тыа сире олус сатарыбытын Президенттэгэ уонна правительствоа сорунулаахтык ыйар наада. Пенсиялары сөлкө дынайынхана, уокуруктары уруккутунан хаалларыахха, иккис палатаахаах системанын хаалларыахха дын тумктээтэ. Коммунист Петров Н.Н. бу быңыны-майыны хайаат нөнгүе сырдатан нәнилиэннээ саамай билиләэх-керүүлээх арангатын - коммунистары киңнектизәттәх, итиләр нәнилиэктер дыналталаарын таңынанахха үләнниттэр, үләннибэрччиләр бэрстәбийтәлләрин иккис ардыларыгар түбэсилләр.

Иниэ гынан коммунистар иккис этийләр рекомендацияныннындар. Бастатан, улуус баылыгын, Ил Түмэн депутаттара Е.М. Ларионовы, Г.Г. Местниковы Конституция уларытыларынан эбийләр килләри бырайыагын дынкээ бынарыхтаахтар, улуус баылыгынан коммиссия тәрийэн, онуха коммунистары килләрэн бынаарар үләнниттәх. Биңиги Государственная Себизэт, себүләннэрээр комиссия нөнгүе ону утари охсуу-охтаахыт.

М.И. Төрүтин угустэр Конституциянын уларытылархада дилләригәр сөбүлэсүлтүн билләрдэ. Президент сааңтнын 65-70 сыйлапан быңынхана, дорубайатаа чайлан да баар буолуухтаахаа дын тоююлон бәлиэттәтээ. Биңиги абылай буолан олус улахан территорияя олорбутунан ылыхтаахыт, быбыардыр уокуруктарыбыттын бынарыхтаахыт. Суверенитеттүү суюх буолуолына Президент сааңт да наадаты суюх. Сир, сиртэн хостонор баайдар барыбыт бас билинтигәр уонна холбуу дынайылбытыгтар баар буолуухтаахтар. Чөлөннүүлүк түмүк хайаан да ирдээр. Вице-президент дуохунаа хайаан да баар буолуухтаах.

Иккисинэн, Ил Түмэн депутаттара Е.М. Ларионовка уонна Г.Г. Местниковка Төрүт Сокуон 5-с ыстыйытын хайдаахаа баарынан хааллартарларыгар этии оңордуулар.

Государственный Мунниах иккис палатаахаах, онуха хас биирдии улус байтэ депутаттардаах буоларын ситетиинхэх. Президент сааңтнын 30-65 сыйлапан итэйхэ суюх, республикаа 15 сүлтант итэйхэ суюх олорбут, сахалыны, нууччалы биләр буолуухтаахаах. Дорубайатаа туругун туунан медицинский түмүк хайаан да ирдээр. Вице-президент дуохунаа хайаан да баар буолуухтаах.

Мантан салгын коммунист М.И. Төрүтин «Абылай ахсааннаах нәнилиэннээ улахан территорияя олорпур тоно болоон бәлиэттихээ» дын эпшигүр сарзаг атын этийләр кирилләр.

Бырайыагын дынайынхана, иккис палатаахаах системанын хаалларыахха дын тумктээтэ. 3. Улэ сөйттөөх усулуобуйайлыр төрүйиңгэ, улэ мэстэлэрин аттестациялааынга наадалаах үлэлзри ыттарга.

3. Нәнилиэктер баылыктаара, предприятиелар, тәрилтэләр салайааччылар.

2. 25.03.2001 с. дылы колективнай дуогабарды түнэрсэргэ уонна түнэрсэргэ - улэ сыньяннаарга итиэнэ правовой отделга уведомительной регистрацияя килләрэг.

2. Предприятиелар, тәрилтэләр салайааччылар:

2.1. 25.03.2001 с. дылы колективнай дуогабарды түнэрсэргэ уонна түнэрсэргэ - улэ сыньяннаарга итиэнэ правовой отделга уведомительной регистрацияя килләрэг.

2.2. Предприятиелар тәрилтэләр күттэл суюх буолуутун техникиятагар (ТБ), баартаан күттэл суюх буолуутугар (ПБ) уонна улэ харыстабылгар эпшиэттэх үлэлзиттэр баар буолууларын хаяччыларга, инструктажтар куруутун ыттарга.

2.3. Улэ сөйттөөх усулуобуйайлыр төрүйиңгэ, улэ мэстэлэрин аттестациялааынга наадалаах үлэлзри ыттарга.

3. Нәнилиэктер баылыктаара, предприятиелар, тәрилтэләр салайааччылар да б. д. мусус устар 2 күнүгөр дылы бу боппурооска 2000 сүлгэ ытыллыбыт үлэ, бу дынал таулуттун туунан ыспыраапканы правовой итиэнэ үлэлзри ыньяннааныларга отделга килләрэлләр.

4. Улэлзри ыньяннааныларга уонна правовой отдел сәбиздиссийз Сивец К.Е.:

4.1. Профсоюзтар ведомстволар иккис ардыларынааы Себизтэрийн (Шарапов А.Г.) кытта бииргэ иккис палатаахаах системанын хаалларыахха дын эпшигүр сарзаг атын этийләр кирилләр.

4.2. 20.03.2001 с. дылы улууса үлэлзри арбитрдара тәрийәрэг уонна испиинэктирин СР үлэлзри уонна социальный комүскэлгэ Министерствотыгар килләрэг.

4.3. Улэ харыстабылгар, ТБ уонна ПБ боппуроостыгар эпшиэттэх салайааччылар семинардаар уонна Министерстволар, ведомстволар үерзэр киннэригэ булгуччы үерэнэлләрин хаяччыларга итиэнэ билиләр.

5. Бу дынал таулуттун хонтуруул улуус баылыгын солбайааччыга, социальный - үлэлзри ыньяннаанылары сүрүнээннэ үсөрүттэх улуустааы комиссияя координаторыгар Бочкарев А.А. сүктэрэргэ.

Нам улууңун баылыга А.ДЯКОНОВ



ОЛОГО САЛБАНАР

38 сааңгар ССРС суряааччыларын Союн чилиэн буолутугар псевдоним ыйыпшыттара чахчы. Онно хос аатын Бэдъээл дин суруттарбыга псевдоним буолбутун тойонууха сеп (манна кырдағастартан ыйыгтым да билбеттэр).

Фрунзе олонхону туроуттара Охлопков Егор Герасимович-Буоратай (Охлопков Иннокентий Егорович - төрөлт ағат), кини Малай театра артыс үерүүн бүтәрбите), Винокур Иван Егорович (Уйбаанга), Ядрихинский Павел Дмитриевич II (аччыгый Буоратап), Барамыгин Василий Егорович о.а. олонхонуттара баар буола сыйлыбыгтар. Кебекенге эргэтиллээх кулуупка Бэдъээлэ 60 сааңтин туолуутугар 1961 сыйлааха Таллан Бүрз дакылаатчы. Арай миинтэхинэ Бэдъээлэн уунтары керен турган би киши өлүөр, өлдөрүн кини айымнылара аатын ааттатыхтара дин сөнгөрүбүтүн дийнэрги истигиттэхин.

Бэдъээлэ мин санаабар ордук табыллан абааны уолун ырыатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ Новгородов алфавитынан буолбуттара дыиэтигэр ыңыран субээлэн олонхолотор идээлээ. Олон-хо уус-урал тылын истэн, үерэнэн олонхонут, ырынтын булбут Бэдъээл.

Фрунзе избизэн дыукаах да, уулусса да утарыта чугас олорбупп. Суряааччылар Николай Габышев, Семен Горюхов, Петр Дмитриев Бэдъээлэ Фрунзе олордоуна тахса сыйлыбыгтара. Былыргы саха тылын билэр дин сыйанальылар эйт.

Бэдъээлэ аатын туюхтан, хананынчылтадын төрөлттөн бойборуян-бэдъэйин хаамарын ишин тереппүттэрэл Бэдъээлэ аатын илэрбитеттэр дин тойонууха сеп.

Комсомол мии олодум саамай кэрэ, умнуулубат кэрдийнэ. Комсомолу ханынк да кэмнэ историяттан ылан кобисэкин. Комсомол дойдуга, ыччакка утуутэ-ефете мунуура суюх барын баанаам.

Мин Хамаатта сэттэ кылаас-таах оскуолаттара үерэн сыйлдан кибиртим. Райкомолга билиэптигин ыла барбышты. Секретарь М. И. Терютиг билиэптигин туттарарыгар: «Вера, үччэй киши буолаар» дин эптигин олохпор көрсөр араас түгэнэрбэр малды алтыс тыл курдук яйдудубун.

1959 сүй. Ленин аатынан колхоза 100-кэ чилиэннэх комсомольской тэрилтээ баара. Секретарынан Кудрин Егор Кононовийн үзлиири. Ол сый комитет чилиэннэн талаан, производственней сектор эзэннинин сүктэргийтэр. Бастаан үзлииригээ ынарахэн этэ да, Егор Кононович үзүүр уопуттаах киши субэтийн син үлэлэн барбытый. 1960 с. Егор Кононович үерэн барбыта. Секретарынан Осипов Николай Михайлович үлэлии кэлбигээ. Аны миинк иккисекретарынан талбыттара. Ол кэмнэ 2 Хомустаах Ленин аатынан колхозка холбоспушта. Салбанга, Никольская, 2 Хомустааха, Кириз Кылтага, Арын Тиикка тус-түүнан алтын сүүхек комсомольской тэрилтэлэр бааллаа.

Өссө эбии уонтан тахса чилиэннэх Арын Тииктийн алтын сүүхек комсомольской тэрилтээ секретарынан талыллыбытим. Ити кэмнэ комсомол оройуонаары комитетын секретарынан Бочкарев Владимир Михайлович үзлиири.

Оройуон урдунэн комсомольской үзэх көхтөөхтүк баара, бары ыттыллар үзлэлэргэз комсомолецтар актылынайыдьк кытталлара.

Бастаки ыччак-комсомольской фермалара тэриллэн барбыттара, уоллтара баччын көтөөн, фермада үзлии кэлбигээ, «Оскола», производство, үрдүк үерэх» девининэн салайтара, онус ылааны бүтэбийт овбор производствога үлэлии тахсыбыгтара.

Үедэйгээ Д. Т. Аргунов старшайдаах Дууданалаах ыччак-комсомольской ферматын кэнниттэн

Бэдъээлэ 100 сааңин көрсө

копьевна Төнгүлүгэ олохсуйбула, кэргэннэх, оболордоо. Төнгүлү СПТУ-гар иис маастырын үлэлчилээр этэ. Онтон Барамыгина Февронья Ивановна кытта холбоон Бэдъээлэ өлүөр дыири бийргээ олбор-бүттара. Бэдъээлэ сиэннэр элбэхтэр, олх салданаар. Балта Барамыгина Анишия Прокопьевна - мин абаабар Минтээрэй Барамыгинга кэрэн тахсан элбэх ово төрөөн өлбүт. Иккис балта Майя - Пестревтэргээ кийийт буолбут уоллаах, кыыс оролоо. Төрдүс уол - Дьяконов Кирсан Иннокентьевич. Элбэх овбордоо, сиэннэрдээх.

Бэдъээлэн биниги Зверевит да дийтэххэе сөнгүн буолоо. Саха, одус, ат мииннэйн ырынтын дийлээрин. Уркуу одус, ат туттуллар кэмнээр, олох ирдэбилин күнүнэн от-мас тизийтэгээр Бэдъээлэ айнын аргына, суюул дөврө буолан ырынтын айымнылара аатын ааттатыхтара дин сөнгөрүбүтүн дийнэрги истигиттэхин.

Бэдъээлэ мин санаабар ордук табыллан абааны уолун ырынтын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ Новгородов алфавитынан буолбуттара дыиэтигэр ыңыран субээлэн олонхолотор идээлээ. Олон-хо уус-урал тылын истэн, үерэнэн олонхонут, ырынтын булбут Бэдъээл.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ ыал буолбут 4 бийргээ төрөбүттэдээх. Кини уола - Ядрихинский Василий (Бынтыгырыл) Прокопьевич - Нам солотугар олохсуйсан кинофикация, райсоюзка улэлээбигт. Кынха - Ядрихинская Татьяна Прокопьевна - 2 кыыс орлоо эх. Тани өлбүт. Сиэннэр элбэхтэр.

Бэдъээлэ Новгородов алфавитынан буолбуттара дыиэтигэр ыңыран субээлэн олонхолотор идээлээ. Олон-хо уус-урал тылын истэн, үерэнэн олонхонут, ырынтын булбут Бэдъээл.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъээлэ олонхонут «Дырынна» дырынна буолбутта кыыс булатын толороро. Кылгас бараңка сону тиэрэ кэтэр, сирэйин мааскалдан, олдуу-солдуу мусо онгостон дирин куолаңынан дыгтийн-двааңытан, ыңытаан-ханытаан, ылланан илтистэн бардаанына сценаңа улахан да дыон соңайара, овбор да ытагаллара иниллэр.

Бэдъэ

Чугдаарап чуорааннаар

КЭРЭБЭ, ҮЧҮГЭЙГЭ ҮӨРЭНЭЛЛЭР

Хомустаахаа ово музикальной оскуолата 1979-80 сс. үерэх дылын шыллыбыта. Онтон 10 салын олохтоо орто оскуоланы уонна «Сайды» ово аймынтын кинин кытта үзлийр. Сэтгэ преподавателээх колективы мин, Орлов В.Ф., салайбын.

Оскеулаа фортепиано, народный инструментарий, общетехнический, художественный отделение ларга 72 ово үерэнэр. Үөрэнэччи-лэр уонна преподавателэр концертары туурораллар уонна художественный быстапкаларга кытталлар.

Художественный отделение үерэнэччи-лэр Петухов Вася, Данилов Валентин, Константинова Аня, Ушницикая Любя Республикальцаа бывштапка дипломнарын, бириистэрийн нараадаламыттара.

Народный отделениеттан Горюхов Коля, Колесов Юра, Колесов Сеня улуустаа «Эдэр музикантар» конкурс кыйынлаахтара. Колесов Сеня «2000 сал үерэнэччи-тэ» аяа ылбига.

Общетехнический отделение үерэнэччи-лэр үнкүү коллективын улуустаа конкурстарын хас да төгүл бэлжээмийтэр. Выпусканыбай Илларионова Анже-ла Дьокуускайдаа хореографический училище 3-с курсун үерэнэччи-тэ.

Фортепианний отделение үерэнэччи-лэр эдэр пианистар «Энгсли-2000» улуустаа конкурстарын кыттылаахтара. Онно Нам, Мэнг-Хангалас, Амма улуустарын музикальной оскуолаларын кэлбигэр. Бинги үс оробут грамоталарын нараадаламыттара. Сысолятина Наташа «Этюду бастын толоруу ичин» номинация сирийилэмми-тэ.

Бинги музикальной оскуолын үгччынын ииттигэ-үерэтигэ, кэрээ үнчлийн уонна идэни талынга ынчамынтын ууран үзлийр.

В. ОРЛОВ,
ово музикальной оскуолын
директора

Саха сирийн бастаки коммунистарын, эрэлээх ленинцтэр Р. И. Цугель-Аммосова, Л. Д. Котенко, М. Г. Потапова-Габышева, В. С. Сингелазова, А. М. Аммосованын кытта көрсөн, кинилар истиг-ирих тылларын истиббит дольлоохун.

Партия ХХҮИ съединин көрсөн үтүлүлүп, ул-ханна барытгар урдук ере көтөүүлүчүнүүчекпилтэ. Сөздөнинийнээс куоталаңынга элбэх өрүүтээх үлэлэр ытыллыбыттара. Ол үзлээр арааппардарын оройон комсомолецтарын ааттарыттан куоталаңын кыйынлаа барлан, сөздөн делегаттарын туттарар чизэх тиксизбигит.

1981 с. Тиргээх үл-сыньялан лаафыргар начальникитын сыйртханхы, комсомол обкома А. Д. Яковлев бингилини Бүтүн Союзтаа «Артек» лаафырга баатайдар тумсүүлэгээр ытышты. Оо, онно наана да үербүтүү. Үербүтүү 25 пионерым баран сыйньялан, ово саас саамай дольлоох, хаан да умнүллубат кэмнэрин атаарыт лаафыргар баарыттара. Манна пионерской үл-үгүс болупруоста-рыгара педагогтар, пионерской, комсомольской үл-энтээр лекцияларын истибпит. Урдук таңындаа көрсүүнүүлэгээр сыйлдыбыппит. Опыт атасаслыпты. Советский Союз барын Союзны республикаларын, кыраайдарын, уобаластарын бастын баатайдарын кытта бил-сибигит.

Бинги көлүөн дөн бары да-баны комсомола ииттилибипит. Мин киши бингилини уүнэрбэр комсомол бэрт элбэг бэрбигит, сиэр-майгы, дөн олодун өндүүргэ, ыччагт ортуутгар араас өрүүтээх үлэни төрийнгээ үерэпнит.

Билигин сааныран баран, барытын эргитэ санаан көрдхүнүү, олох-пун көдүүстээхтийн үлэлэбигит эбип-пин дии саныбын. Онно барытгар комсомол суолдьут суулус буолан сирдэбигит.

В. А. ЧИРИКОВА,
комсомол ветерана,
ССРС, РСФСР норогтуу
чөрөгүүрийн түйгүн

2000 сал ахсынны 26 күнүнээби «Энгсли» ханыакка пенсионийн суулуспа 10 салынан сибээстээн пенсионийн фонда кылаабынай боломуочунаай Н. Потапов ыстайтаяа бэчээттэн турар. Онно: «Хатын Арын» КП-та 1996 саллааха реорганизация баарыг гар улахан иэстгэрийн баччаанынга дээри баанынай ханаайыстыбаларга үллэрбэккэлэр, иэс төлөөхүнүн бодьоюн унатынга сөбулэнни онгостубатылар», - дин бэлийтээбит. Бу ыстайтаяны ааван бараммын, бэйэм хомолтобун хайдаа да суруйарга сананным.

5 №-дээх боротокуул 1996 сал, алтынны 27 күнэ

Үурдубут:

1. Пенсионердара 10 салтан чөлэ ыстаастаахтарга иэни сүктэрбэккэ, биурдии ынанар чынбаа биэрэргэ. Техника, салын уонна производственнай объектар цилэнхистэргэргээр киллэрбэккэ.

Муньыхаа председател:

М. Попова

Секретарь: А. Корякина

Боротокуулга эбии: комиссия чилиэттэргиттэн бааллар 11 чилиэн.

1996 с. алтынны 15 к. комиссия муньыхаа 8 пенсионерынтыраллан

алист кыл. агроном. Онтон агроном идэлээх кыл. механик дуоунааныгар олоруута, туркутаах үүнүүнүү ынчамынтыг сабыдаллаабата буолууду?

Иккис комиссия чилиэнэ муньыхаа этэр: «Пенсионердара, энгли муспут баагытт сохозстан КП-га көнөн кэлбигин корөөрүү КП государствовоа иэсээ кийрдэг. Чээ, кэбис кырдэвастар биийгиттэн арахсаа суюхтар, 30 салыны биэрихэйн дуу, хайдаа дуу?

Бу 30 салынтан 21 араас бэлэх салынтын этилээр, 9-нүүн бууустан этинээн биэрбигтэрэ, кыра салыгылар этэрээ эт. Сайын Бэгтүүрүү таагара саана, буулус ирэн эрээр кэмээт. Он ишин бу 9 салын этин куоракка халайбын заводуута туттараары Мухин Бористан көрдэне тийбигит. Кийн аккаас биэрбигдүүнээн этэр: «КП-лар буулустарын ирэн эрээр этэрээн пенсионердара биэрэн, ыраастатар санааа кийрбигтэр. Энгли ылбатхытын итти салыгыларын этээ сыбаалкаа тиэлээдээр».

1997 с. от ийн 10 күнүгээр буолбут реорганизационной комиссии муньыхаа иккис комиссия чилиэттээр тухаа дээбигтээрээн иттигит. Бу иккисини араслааныаларын биэлэбин да бууллар эпштит. Ханыаккаа бэчээттэнэр түмсүүлэрийр бэйэлээрээ уураах таагаарты буулбуттар. Пенсионердара элбэхтэрэ биллэр, үлэлээрин да ыстаанаа ботучуу, комиссия чилиэттэргээр тиксэр пайдохуутааччырын биллэхтэрээр.

Комиссия председател:

М. Попова

САНАГА УЙЭ БАСТАКЫ ЧЕМПИОННАРА

Олунны 10-18 күннэригэр Намга эр дөн уонна дыхталлар нуучча дуобатыгар санаа уйэ бастакы сыйтынаары чемпионаттара тэрээнинэхтийн бардайлар. 10-11 чынны лалларга эр дөн полуфинальной күрэхтэнийнээр 42 дуобатчыт, ол ийнгэр 16 маастарга кандидат, 22 бастакы, 4 иккис разрядтаахтар күүстэрин холостулар. Улусырыгынны призердара П. Собакин, А. Охлопков, И. Лаврентьев финалга биша кирэр буолан кыттыбатылар.

Оттон улусыр чемпиона Влас Прокопьев республика үрдүкүү лигатын чемпионаты гарыгылан, ол эпизиттээх күрэхтэний олунны 19 күнүттэн саяланырун улусырыгынны призердара П. Собакин, А. Охлопков, И. Лаврентьев финалга биша кирэр буолан кыттыбатылар.

Полуфиналистар швейцарской системанан 11 туру ооньноотулар. В. Прокопьев 11-тэн 10,5 очкою улан, атыттары сабырыярын кердерде, итиэнэ Дьюкуускайда. Хамафатта дуобатчы Николай Иванов 8, Хатыркытан Василий Попов итиэнэ Намтан Виктор Иванов 7,5-дын очколанан учугэй кердурулзинилэр уонна унен маастарга кандидат нурматын толордулар.

Кинилари тэнэ финалга кыттар бираабы маастарга кандидаттар Н. Колосов, С. Мокрошупов, Н. Ноев, Д. Бугаев, бастакы разрядтаах Ф. Касьяновыллылар.

ЭРДҮН ФИНАЛГА КҮРЭХТЭЙИЛЭР

Олунны 17-18 күннэригэр эр дөн финальной күрэхтэнигээ эргири систематынан ооньноон ким чемпионнуурун бынаарыстылар. Улус албан тэгүлзэх чемпионнаа Петр Собакин уонна Иннокентий

Лаврентьев бастакы турдартан кыайынан аяннаабыт буоллахтарына, былырыгы призер Аполлон Охлопков быйыл тахсыта суох онньоото, алтата тэнгээстээ.

Ким чемпионнууронуус турга лидердэр утарты көрсүлээр бишаарда. Бусырыгы I Хомустаах дуобатчыта И. Лаврентьев хотуулааха таьсты. Бутгэн 11-с турда хартыныннын уларыппат. И. Лаврентьев Н. Колосовтын тэнгээстээ, П. Собакин В. Попову хотго. Онон 11-тэн 9 очколаах И. Лаврентьев санаа уйэ бастакы сыйлын чемпионун титулунын ялла. П. Собакин 8 очколаах иккис разряд.

Үнүс мээстэни тэн очколаах Н. Колосов, С. Мокрошупов былдастылар. Коэффициент Н. Колосов тунатыгар тосхойдо. Онон эншилтигемпионат финальной күрэхтэнигээ - Атамай, үнүс - Кебекон колективтара таьстылар.

I Хомустаах хамаандада дын чахчы реструбликатаа даа таыннаах волейбол ооньнуутун кердерде. Улускаа биир бастын хамаандада биытынан биллибит 10 сыйлан ордуутун киши үэрэстээр. Күн бүтүн оскуола оворлуултуустаа хамаандада кириэн ооньнуу сильдэллэр. Волейболу ооньноонуунгы Хамафатта 5 сый иинэн биир да эр киши кестүбэтээ. Онно сурун биричинэ оскуола ситетэ суюх үзлээбэйт буолар. Учууталларыт бары анал үерэхтэхтэр эрээри тух да тумтуу ситиспэтилэр. Итийник билингэс оскуола оворлоо дынч-чахчы кылаахаах хамаандада тарийиэхтэрэ дизн эрэн саныбын.

Мин 5 сыйлы бынаа уулас таңыгар, атын куоракка үерэнэн кэллим. Ити кам устагтар курхэхтэйилэр тэрийнгээ ууласкаа уларыны тахсыбатын бэлистики көрдүм. Биниги уулас-путтар «Саха ВА» реструбликатааа курхэхтэйилэр, реструбликаа дойдуулар иккис ардыларынаа күрэхтэйилэр төрөв ютыллаллары. Күрэхтэйилэри хайдах тэрийэргэ, ютытарга кинилортгүй үерэниэхтээхтэй.

Бу түтэхжик күрэхтэнигээ 16 хамаандада кэлэн кытталаара эрдээтэн билээр этээ. Иккис күн иинэн бары хамаандада курхэхтэйин бүтүн суюх этилэр. Онон күрэхтэйини 2 площаадаа даа таыннаах баар. Ханынк баарар күрэхтэйинэ ооньнуу бары түгэнэрийн арбитрдэр, кылаабынай судьйалар дүүлүлүүллэр, кинилэр хайдах бынаараллара уларыбайт. Бастакынан, ити спортсменнаа сизэр суюх быныланыннын тахыннаах. Оннук күрэхтэйнээччи ооньнууга кыттара быраабы баыллар. Бэл дээрээ оннук мизэрээ тренер эмиз тардыллалан сөн. Оттон спортсменнаа ухсүүлээрин, куттуу сатылыларын биниги судьйаларыт төрөв тулай сильдэллары. Улускаа волейбол лигатын тэрийэргэ түнүнан Хамафатта дыхталларын хамаандада хаста да турорсубута. Үрдүкүү лигатын күүстээх хамаандада кириэн ооньнуухтаахтар. Онно кириэр түнүнгээр мөлтөх суюх уонна санаа тэриллээ биамаандадаа бэйзэлэрин иккис ардыларыг күрэхтэйинэхтэхтэр. Бастакы лигатын тэрийэхтэхтэр. Манынхаа төрөв ютыллалларын түмүктэрийн хайдаан да учууттуургутуутар көрдөнөбүн.

13-с төгүлүн ылла. Сэттэ дуобатчыт 6-5 очколанан тэнгээ тардьыластлылар. Ким бириистээх мээстээ тиксэрийн коэффициент бынаарда. Иккис мээстэни Намнаацаа педучишице студентката Маша Колодезникова, усуну Нам I №-дээх оскуолатын үерэнэччиз Кюсю Егорова ыллылар. НПУ бастакы разрядтаах кынна Ася Бястинова

төрдүсбуолла. Кыайылаахтар грамотанан, бириининэн бэлизтэнэлэр. М. Колодезникова кандидатский балланна. Азарова Маша (чемпионат саамай айыях саастаах кыттаачыт) иккис разрядтаана. 6 дуобатчыт бастакы разрядтаарын, 5 дуобатчыт II-III разрядтарын бигэрэгтийлэр.

В. ЕРЕМЕЕВ

ҮӨРЭНЭРБИТ ИРДЭНЭР

Тохсуннын бүтээнгээр Хамафаттаа ыччат отела тэрийбигинэн волейбола улуустаахаа курхэхтэнии буолан ааспята. Манна 30-тар тийн илийн саастаах ыччаттарын кыттыбыгттара. Күрэхтэйнэгээ 17 хамаандада кыттыбыга. Ол да иинин уркуку ёттүгээр баччы элбэх хамаандада кэлэн кыттыбатыа түнүнан кылаабынай судьйа А. Софонов бэлизтээбэйтээ. Иккис күннээх күрэхтэй түмүтээр бастакы мээстэни I Хомустаах, иккис мээстээ - Атамай, үнүс - Кебекон колективтара таьстылар.

I Хомустаах хамаандада дын чахчы реструбликатаа даа таыннаах волейбол ооньнуутун кердерде. Улускаа биир бастын хамаандада биытынан биллибит 10 сыйлан ордуутун киши үэрэстээр. Күн бүтүн оскуола оворлуултуустаа хамаандада кириэн ооньнуу сильдэллэр. Волейболу ооньноонуунгы Хамафатта 5 сый иинэн биир да эр киши кестүбэтээ. Онно сурун биричинэ оскуола ситетэ суюх үзлээбэйт буолар. Учууталларыт бары анал үерэхтэхтэр эрээри тух да тумтуу ситиспэтилэр. Итийник билингэс оскуола оворлоо дынч-чахчы кылаахаах хамаандада тарийиэхтэрэ дизн эрэн саныбын.

Мин 5 сыйлы бынаа уулас таңыгар, атын куоракка үерэнэн кэллим. Ити кам устагтар курхэхтэйилэр тэрийнгээ ууласкаа уларыны тахсыбатын бэлистики көрдүм. Биниги уулас-путтар «Саха ВА» реструбликатааа курхэхтэйилэр, реструбликаа дойдуулар иккис ардыларынаа күрэхтэйилэр төрөв ютыллаллары. Күрэхтэйилэри хайдах тэрийэргэ, ютытарга кинилортгүй үерэниэхтээхтэй.

Бу түтэхжик күрэхтэнигээ 16 хамаандада кэлэн кытталаара эрдээтэн билээр этээ. Иккис күн иинэн бары хамаандада курхэхтэйин бүтүн суюх этилэр. Онон күрэхтэйини 2 площаадаа даа таыннаах баар. Ханынк баарар күрэхтэйинэ ооньнуу бары түгэнэрийн арбитрдэр, кылаабынай судьйалар дүүлүлүүллэр, кинилэр хайдах бынаараллара уларыбайт. Бастакынан, ити спортсменнаа сизэр суюх быныланыннын тахыннаах. Оннук күрэхтэйнээччи ооньнууга кыттара быраабы баыллар. Бэл дээрээ оннук мизэрээ тренер эмиз тардыллалан сөн. Оттон спортсменнаа ухсүүлээрин, куттуу сатылыларын биниги судьйаларыт төрөв тулай сильдэллары. Улускаа волейбол лигатын тэрийэргэ түнүнан Хамафатта дыхталларын хамаандада хаста да турорсубута. Үрдүкүү лигатын күүстээх хамаандада кириэн ооньнуухтаахтар. Онно кириэр түнүнгээр мөлтөх суюх уонна санаа тэриллээ биамаандадаа бэйзэлэрин иккис ардыларыг күрэхтэйинэхтэхтэр. Бастакы лигатын тэрийэхтэр. Манынхаа төрөв ютыллалларын түмүктэрийн хайдаан да учууттуургутуутар көрдөнөбүн.

В.Н. ЗАРОВНИЕВА,
ыччат лидер.
Хамафатта

Намский учебный центр «Эрэл» объявляет набор на следующие курсы:

- Продавец - срок обучения 1 месяц;
- Водителей по перевозке опасных грузов - срок обучения 1 неделя;
- Скорняк-раскройщик - срок обучения 4 месяца;
- Оператор пользователь ЭВМ - 10 дней;
- Швея с навыками крова - срок обучения 4 месяца;
- Парикимахер - срок обучения 3 месяца;
- Бухгалтер - срок обучения 3 месяца.

По всем вопросам обращаться по телефону: 21-4-54, 21-1-79.


Администрация УЦ «Эрэл»

МИНИ ФУТБОЛГА ЧЕМПИОНАТ

Кулун тутар 24-25 күннэригэр Нам с. Намнаацаа гимназия спортплощадкыгар сарсыарда 10 чаастан улуускаа хамаанданан бастырь иинин мини-футболга чемпионат ытыллар. Күрэхтэйнэгээ Нам селотуу, тэрилтэлэр уонна улуусаа изнхиэлэктэрин хамаандадаа кыттынын ылаллар. Хамаандадаар 9-туу кишилээх уонна 1-дии бэрэстэйтэллэрдээх буолуухтаахтар. Онньюур састаапка 5 ооньнооччу уонна 1 вратарь кириллэр. Хамаандадаар бары биир тэнг формалаах, нүөмэрдээх буолаллара ирдэнэр. Жеребьевка кулун тутар 24 күннэригэр сарсыарда 10 ч. күрэхтэйни инниэн сафаланыаа.

Кыттыан баалаах хамаандадаар сайаапкаларыгын эрдээтэн түнэригээбэйтээр 21-7-00 телефонуунан билсинг.

Спортивкомитет



Арбын нэхнэлигээн баылыгын КОЛЕСОВ САВВА ВАСИЛЬЕВИЧ 55 сааскын тулбут уерүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Эн олоххо дыгуулургунан, күүстээх санаарынан, дөнгөрсөргөр көмөлжнэр, угтуун эрэ баарар майгыгынан бийнээх мэлдэх колубур буолацн.

Эйзхэх кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, дыль-сурсогу аргыстаах, хайдал-боочуут арыаллаах унун, дыллоох олову, дыз кэргэнгэр, аймак-било дөнгөрсөрүү субийн-амаыт, эрэлээзэх эркин буол дизайн тасынгын, алтыспыт угтуутын аныбыт.

Арбын дынаналтатын колективы

Күндуу талтыыр ийэбэйтин КАЛАШНИКОВА ФЕКЛА АФАНАСЬЕВНАНЫ 70 сааскын тулбуккунан итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истинник ээрдэлийбт!

Кырдьыры-ыалдьыры билиммэхээ, этэнгээ барыбыттын үердэн утүүсүүтүүлэх күннүүнэс сурэхтэн итигитик-истин